

## Član 2

Odredbe ovog pravilnika ne primjenjuju se na:  
1) ratne brodove i brodove za prevoz vojnih trupa; i  
2) jahte koje se koriste za razonodu, osim kada imaju posadu i prevoze više od 12 putnika u komercijalne svrhe.

## Član 3

Na putničkom brodu prikupljaju se sljedeći podaci o putnicima:

- ime i prezime;
- pol;
- godina rođenja,
- posebna njega ili pomoć u hitnim slučajevima, koja se pruža na zahtjev putnika.

Podaci iz stava 1 ovog člana, treba da se prikupe prije isplovljenja broda iz luke i dostave ovlaštenom licu koje određi brodar za popis putnika ili unesu u sistem koji je uspostavljen na kopnu, najkasnije 30 minuta, nakon isplovljenja putničkog broda.

Podaci koji se unose u sistem iz stava 2 ovog člana, treba da su jasni, dostupni, jednostavni i sigurni. Odredbe st. 1 i 2 ovog člana, primjenjuju se kada je luka odredišta udaljena više od 20 nautičkih milja od crnogorske luke.

## Član 4

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom listu Crne Gore".

\* U ovaj pravilnik prenijeta je Direktiva Savjeta 98/41/EZ od 18. juna 1998. godine o upisu lica koje putuju putničkim brodovima prema lukama ili iz luka država članica EU.

Broj: 342/17-04-2191/2  
Podgorica, 7. aprila 2017. godine

Ministar,  
**Osman Nurković, s.r.**

## 533.

Na osnovu člana 49 stav 4 Zakona o sigurnosti pomorske plovidbe ("Službeni list CG", br. 62/13 i 47/15), Ministarstvo saobraćaja i pomorstva donijelo je

**P R A V I L N I K  
O DOPUNAMA PRAVILNIKA O USLOVIMA U  
POGLEDU ZAŠTITE NA RADU I SMJEŠTAJA  
ČLANOVA POSADE I DRUGIH LICA NA BRODU\***

## Član 1

U Pravilniku o uslovima u pogledu zaštite na radu i smještaja članova posade i drugih lica na brodu\* ("Službeni list CG", broj 82/16) u članu 2 stav 1 poslije tačke 2 dodaje se nova tačka koja glasi:

„3) novi ribarski brod, odnosno postojeći ribarski brod.“

## Član 2

U članu 3 stav 1 poslije tačke 27 dodaje se nova tačka koja glasi:

“28) **ribarski brod** je brod na mašinski pogon koji je namjenjen i opremljen opremom za ulov ribe i drugih morskih organizama, čija je dužina viša od 12 metara i BT viša od 15;“.

## Član 3

Poslije člana 4 dodaje se novi član koji glasi:

## „Član 4a

Ribarski brod u pogledu zaštite na radu i smještaja članova posade i drugih lica, treba da ispunjava uslove date u Prilogu A koji je sastavni dio ovog pravilnika.“

## Član 4

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom listu Crne Gore".

\*U ovaj pravilnik prenijeta je Direktiva Savjeta 93/103 EC od 23. novembra 1993 o minimalnim zahtjevima za zaštitu i zdravlje na radu na ribarskim brodovima 16(1) Direktiva 89/391/EEC

Broj:324/17-04-1979/3  
Podgorica, 12. aprila 2017. godine

Ministar,  
**Osman Nurković, s.r.**

## PRILOG A

**USLOVI U POGLEDU ZAŠTITE NA RADU I SMJEŠTAJA  
ČLANOVA POSADE I DRUGIH LICA KOJE TREBA DA  
ISPUNJAVA RIBARSKI BROD**

Radi zaštite na radu i smještaja članova posade i drugih lica, ribarski brod treba da ispunjava uslove u pogledu:

## 1. Sposobnosti za plovidbu i stabilnosti

1.1. Brod treba da se održava u stanju sposobnim za plovidbu i treba da ima odgovarajuću opremu.

1.2. Na ribarskom brodu treba da se nalazi knjiga stabiliteta koja sadrži podatke i uputstvo o stabilnosti broda i treba da bude dostupna licima koja su na straži.

1.3. Uputstva o stabilnosti broda moraju se poštovati.

## 2. Mašinske i električne instalacije

2.1. Električne instalacije treba da budu projektovane i izvedene tako da ne predstavljaju nikakvu opasnost i da obezbijede:

- zaštitu posade i broda od opasnosti od električne energije;
- ispravan rad svih sredstava za rad za održavanje ribarskog broda u uobičajenim radnim i životnim uslovima, tako da upotreba rezervnih izvora električne energije nije potrebna;
- rad električne opreme, koja je neophodna za zaštitu u svim slučajevima nužde.

2.2. U slučajevima nužde, treba da se obezbijedi izvor električne energije.

Izvor električne energije za slučaj nužde, osim na otvorenim brodovima, treba da bude smješten izvan mehaničkog pogona i u slučaju požara ili drugog kvara glavne električne instalacije obezbijedi istovremeni rad sistema u nuždi najmanje tri sata:

- internog sistema komunikacije, javljača u slučaju požara i signala u hitnim slučajevima;
- navigacijskih svjetala i rasvjete u slučajevima nužde;
- radio opreme;
- protivpožarne električne pumpe u slučajevima nužde.

U slučaju kvara glavnog izvora električne energije i ako je izvor električne energije u slučajevima nužde akumulatorska baterija, baterija se automatski priključuje na električnu razvodnu tablu i treba da obezbijedi neprekidno napajanje električnom energijom najmanje tri sata sljedeće sisteme:

- internog sistema komunikacije, javljača u slučaju požara i signala u hitnim slučajevima,
- navigacijskih svjetala i rasvjete u slučajevima nužde,
- radio opreme.

Glavna električna razvodna tabla i razvodna tabla u slučaju nužde treba da budu postavljene tako da ne mogu biti istovremeno izložene vodi ili vatri.

2.3. Razvodne table koje se nalaze u ormarima sa osiguračima odgovarajuće jačine, treba da budu jasno označene i pristupačne za redovne preglede i ispitivanja.

2.4. Prostori u kojima se nalaze električni akumulatori treba da imaju odgovarajuću ventilaciju.

2.5. Električne pomoćne uređaje za navigaciju treba često isprobavati i održavati.

2.6. Opremu koja se koristi za dizanje mreža treba redovno pregledati i ispitivati.

2.7. Opremu za vuču mreža treba održavati u ispravnom stanju.

2.8. Ako su sistemi za hlađenje i sistemi sa kompresovanim vazduhom ugrađeni, treba ih održavati u ispravnom stanju i redovno pregledati i ispitivati.

2.9. Aparati za kuvanje na gas mogu se upotrebljavati samo u prostorima sa dobrom ventilacijom i treba onemogućiti opasnu koncentraciju gasova.

Cilindre koji sadrže zapaljive i druge opasne gasove treba jasno označiti i čuvati ih na otvorenim palubama.

Ventili, regulatori vazduha i cijevi koje vode iz cilindara treba da budu zaštićeni od oštećenja.

### 3. Radio-opreme

Radio-oprema treba bude postavljena na način da omogući komunikaciju sa najmanje jednom obalskom ili kopnom stanicom.

### 4. Puteva za evakuaciju i izlaza u slučajevima nužde

4.1. Putevi i izlazi, koji se koriste za evakuaciju i izlazi u slučajevima nužde treba da budu bez prepreka i pristupačni i da omoguće izlaz najkraćim putem na otvorenu palubu ili na sigurno područje, kao i do čamca za spašavanje.

4.2. Broj, raspored i dimenzije puteva i izlaza koji se koriste za evakuaciju i u slučajevima nužde, moraju odgovarati upotrebi, opremi i dimenzijama radnih prostorija i prostora za stanovanje sa najvećim mogućim brojem lica.

Izlazi, koji se koriste kao izlazi u slučajevima nužde i koji su zatvoreni, treba da budu izrađeni na način da ih u slučajevima nužde član posade ili spasilačke ekipe mogu odmah otvoriti.

4.3. Vrata i drugi izlazi u slučajevima nužde treba da budu otporni na atmosferske prilike, vatru (kao što su otporne nepropusne pregrade) i ne smiju propuštati vodu.

4.4. Putevi i izlazi u slučajevima nužde treba da budu označeni znacima koji su postavljeni na odgovarajućim mjestima i izrađeni od trajnih materijala u skladu sa posebnim propisom.

4.5. Putevi za evakuaciju, oprema i izlazi koji se nalazi na tim putevima, treba da budu osvijetljeni rasvjetom odgovarajuće jačine u slučaju nestanka redovnog napajanja.

### 5. Otkrivanja i gašenja požara

5.1. U zavisnosti od veličine i upotrebe ribarskog broda, njegove opreme, fizičkih i hemijskih svojstva protivpožarnih sredstava i broja prisutnih lica, prostori za stanovanje i radne prostorije u zatvorenim prostorima, uključujući mašinski pogon, a prema potrebi i magacin za ribu, treba da budu opremljeni odgovarajućom opremom za gašenje požara i ako je potrebno, alarmnim sistemima za javljanje požara.

5.2. Oprema za gašenje požara treba da se nalazi na za to određenom mjestu, održava u ispravnom stanju i da bude raspoloživa za trenutnu upotrebu.

Članovi posade broda treba da znaju gdje se nalazi i kako se upotrebljava oprema za gašenje požara.

Prije ispolovljenja ribarskog brod, treba provjeriti da li se oprema za gašenje požara nalazi na brodu.

5.3. Ručna oprema za gašenje požara treba da bude lako dostupna i jednostavna za upotrebu i da bude označena znacima koji su postavljeni na odgovarajućim mjestima i izrađeni od trajnih materijala u skladu sa posebnim propisom.

5.4. Alarmne sisteme za javljanje požara treba redovno održavati i isprobavati.

5.5. Vježbe za gašenje požara treba redovno izvoditi.

### 6. Ventilacije radnih prostorija u zatvorenim prostorima

Na radnim prostorijama u zatvorenim prostorima treba obezbijediti dovoljno svježeg vazduha, uzimajući u obzir radne aktivnosti i fizički napor članova posade, a ako se upotrebljava sistem ventilacije na mehanizovani pogon, treba ga održavati u ispravnom stanju.

### 7. Temperature radnih prostorija

7.1. Tokom rada temperatura u radnim prostorijama treba da bude odgovarajuća, uzimajući u obzir radne aktivnosti, fizički napor članova posade na radu i stvarne ili moguće vremenske uslove u područjima u kojima ribarski brod plovi.

7.2. Temperatura u prostorijama za stanovanje, sanitarnim prostorijama, kantinama i sobama za prvu pomoć, mora biti odgovarajuća u skladu sa namjenom tih prostorija.

### 8. Prirodne i vještačke rasvjete radnih prostorija

8.1. Radne prostorije treba da imaju što više prirodne svjetlosti i da budu opremljene vještačkom rasvjetom, koja je odgovarajuća za obavljanje ribolova i koja ne ugrožava zaštitu i zdravlje članova posade ili drugih brodova.

8.2. Instalacije za rasvjetu radnih prostorija, stepenica, stuba i prolaza treba da budu izvedene tako da rasvjete ne predstavlja rizik od nezgode za članove posade i ne smeta sigurnosti plovidbi broda.

8.3. Radna prostorija u kojoj su članovi posade izloženi rizicima u slučaju kvara vještačke rasvjete treba da bude opremljena rasvjetom odgovarajuće jačine.

8.4. Rasvjeta u slučajevima nužde mora se održavati u ispravnom stanju.

### 9. Palube, pregrade i tavanice

9.1. Površine na kojima članovi posade imaju pristup ne smiju biti klizave, odnosno treba da budu prekrivene na način kojim se sprečava klizanje i bez prepreka.

9.2. Radne prostorije treba da budu zaštićene od buke, prema vrsti poslova koje članovi posade obavljaju.

9.3. Površine paluba, pregrade i tavanice u radnim prostorijama treba da budu takve da se lako čiste ili poliraju.

### 10. Vrata

10.1. Vratima sa unutrašnje strane treba da se rukuje bez posebne opreme, a spoljnim vratima treba da se lako rukuje sa obje strane.

10.2. Rad vrata, a posebno kliznih vrata treba da bude siguran za članove posade prilikom njihovog korišćenja, a posebno u nepovoljnim vremenskim uslovima.

### 11. Prolaza - opasnih područja

11.1. Prolazi, trup i spoljni djelovi kućica na palubi treba da budu opremljeni sa zaštitnim ogradama, rukohvatima i užadima za spašavanje ili drugim sredstvima koja obezbjeđuju zaštitu članova posade.

11.2. Ako postoji rizik od pada kroz otvore na palubi ili sa jedne palube na drugu, potrebno je obezbijediti odgovarajuću zaštitu, a ako se za zaštitu koristi zaštitna ograda, zaštitna ograda treba da bude visoka najmanje jedan metar.

11.3. Pristup instalacijama iznad palube radi rada ili održavanja, treba da bude takav da obezbjeđuje zaštitu članova posade.

11.4. Ograde na palubi ili druga sredstva koja sprečavaju pad lica preko palube, treba da se održavaju u ispravnom stanju.

Ograde na palubi treba da imaju otvore ili druga slična sredstva koja omogućavaju brzo oticanje vode.

11.5. Nagib na krmu broda, sa kojeg se lovi mrežom sa povlačenjem treba da bude na gornjem dijelu opremljen rampom ili zaštićen nekim drugim sredstvom koji je jednake visine, kao palubna ograda ili drugi susjedni dio, kako bi se članovi posade zaštitili od rizika pada po nagibu.

Rampa ili druga slična oprema treba da se lako otvara i zatvara, po mogućnosti daljinskim upravljanjem i treba da se otvara samo u slučaju bacanja ili dizanja mreže.

### 12. Rasporeda radnih prostora

12.1. Radni prostori treba da budu prazni i što je više moguće zaštićeni od mora, kao i da pružaju članovima posade odgovarajuću zaštitu od pada na brodu ili sa njega.

Prostori za rukovanje opremom treba da budu dovoljno prostrani u zavisnosti od visine i površine prostora.

12.2. Ako se mašinskom opremom rukuje iz mašinskog pogona, u mašinskom pogonu treba da postoji odvojena prostorija koja je izolovana, zaštićena od buke iz mašinskog pogona i dostupna tako da se može pristupiti bez prolaza kroz mašinski pogon.

Navigacijski most treba da ispunjava uslove odvojene prostorije.

12.3. Oprema za upravljanje sredstvima za dizanje treba da bude ugrađena u adekvatnom prostoru, kako bi omogućila rukovaocima nesmetan rad.

Oprema za vučenje treba da ima odgovarajuća sigurnosna sredstva u slučaju nužde, uključujući i uređaje za zaustavljanje.

12.4. Član posade koji rukuje opremom za vučenje treba da ima odgovarajući pregled nad sredstvima za vuču i drugim članovima posade koji rade sa tom opremom.

Ako se opremom za vuču rukuje sa mosta, član posade koji rukuje opremom za vučenje treba da jasno vidi ostale članove posade pri radu, bilo neposredno ili pomoću nekog drugog odgovarajućeg sredstva.

12.5. Za komunikaciju između mosta i palube treba da se upotrebljava pouzdani sistem komunikacije.

12.6. Potrebno je stalno pažljivo posmatrati okolinu i na vrijeme upozoriti posadu na neposrednu opasnost od visokih talasa za vrijeme ribolova ili pri obavljanju drugog rada na palubi.

12.7. Kontakt sa golim užadima i konopima kao pokretnim dijelovima sredstava za rad treba svesti na najmanju moguću mjeru postavljanjem zaštitne opreme.

12.8. Na ribarskim brodovima sa kojih se lovi mrežom sa povlačenjem, potrebno je ugraditi upravljačku opremu za premještanje težine:

- koja obezbjeđuje nepokretnost dasaka za širenje mreža,
- za nadzor pokretanja mreže.

### 13. Prostora za stanovanje

13.1. Смјештај, структура, зvuчна изолација, изолацијска средства и распоред простора за становање и других простора за чланове посаде, као и приступ до њих, треба да буду такви да обезбјеђују одговарајућу заштиту од невремена, вибрације, буке и неугодних мириса из других дјелова рибарског брода.

Простори за становање чланова посаде, треба да буду смјештени тако да се у највећој мјери смање утицаји гибанја и убрзанја и да се заштите непушаћи од утицаја дуванског дима.

13.2. Просторе за становање чланова посаде, треба провјетравати, како би се осигурао сталан dotok свјежег ваздуха и спрјечила кондензација.

У просторима за становање потребно је осигурати одговарајућу расвјету помоћу:

- паљубне расвјете,
- смањене паљубне расвјете, у периоду када чланови посаде одмарају,
- кабинске расвјете изнад svakog леђаја.

13.3. Кухиња и трpezарија, треба да буду одговарајуће величине, добро освјетљене и провјетрене, да се лако чисте и да имају фриџидере и другу опрему за држање хране на ниским температурама.

#### 14. Санитарне просторије

14.1. На рибарским бродовима који имају просторе за становање морају се уградити тушеви са хладном и топлим текућом водом, умиваоници и тоaлети и те просторе треба уредно провјетравати.

14.2. Сваки члан посаде треба да има распoлаганју простор за држање своје одјеће.

#### 15. Прве помоћи

На свим рибарским бродовима треба да се налази опрема за прву помоћ у складу са посебним прописом.

#### 16. Приступне скале и mostића

На рибарском броду треба да се налазе приступна скала, mostићи или слична опрема која обезбјеђује безбједно укrcавање на брод.

#### 17. Буке

На рибарском броду треба да се предузму одговарајуће техничке мјере, ради смањенја нивоа буке у радном и животном простору, узимајући обзир величину брода.

#### 18. Опреме за спашавање и преживљавање

18.1. Рибарски бродови морају да имају одговарајућу опрему за спашавање и преживљавање, која обухвата: опрему за спашавање поморца из воде, радио-опрему за спашавање и посебни радио signal за дојављивање положаја брода са аутоматским механизмом за отпуштање.

18.2. Сви дијелови опреме за спашавање и преживљавање треба да се чувају на за то одређеним мјестима, одржавају у исправном стању и да буду на распoлаганју за тренутну употребу.

18.3. Опрема за спашавање и преживљавање, треба да се погледа прије него што брод напусти луку и за вријеме пловидбе.

18.4. Рибарски бродови треба да имају упутства за дјеловање у случајевима нужде за све чланове посаде.

18.5. На рибарском броду који је дужи од 45 метара или који има пет или више чланова посаде, треба да се налази popis чланова посаде, са јасним упутствима за svakог члана у случајевима нужде.

18.6. Чланови посаде треба да изводе вјежбе спашавања и преживљавања сваки мјесец у luci и/или на мору.

#### 19. Средства и опреме личне заштите на раду

19.1. Уколико рибарски брод нема одговарајућа средства заштите на раду, чланови посаде треба да имају заштитну одјећу (комбинеzon) живих боја, која је у контрасту са морском околином и добро видљива.

## 534.

На основу члана 12 став 5 Закона о здравственој заштити биља ("Службени лист RCG", број 28/06 и "Службени лист CG", br. 28/11 и 48/15), Министарство пољопривреде и ruralног развоја donijelo је

### НАРЕДБУ

#### О ПРЕДУЗИМАНЈУ ФИТОСАНИТАРНИХ МЈЕРА ЗА СПРЕЧАВАЊЕ ШИРЕНЈА И ИСКORIЈЕНЈИВАЊЕ ШТЕТНОГ ОРГАНИЗМА ГЛАВНИЦЕ - *Tilletia* spp.

1. Ради спречавања ширенја и искоријенјивања штетног организма главнице - *Tilletia* spp. (у daljem тексту: штетни организам) на територији Црне Горе наредује се спровођење hitних фитосанитарних мјера на слjedeћим биљкама домаћинима: пшени-

ca, раж, ječam, tritikale и trave из родова *Aegilops*, *Agropyron*, *Arrhenatherum*, *Bromus*, *Dactylis*, *Festuca*, *Lolium* и *Poa* (у daljem тексту: биљке домаћини).

2. Држаоци биља дужни су да врше визуелне погледе усјева биљака домаћина у периоду прије жетве и у случају сумње на заразу штетним организмом, одмах обавијесте орган управе надлежан за послове здравствене заштите биља (у daljem тексту: Управа) и/или фитосанитарног инспектора.

3. При преузимању меркантилног рода биљака домаћина у складишта или млинове, одговорно лице за здравствену заштиту биља дужно је да врши органолептичке погледе, као и редовно узorkовање ради лабораторијских испитивања биљака домаћина ради utvrђивања eventualне контаминације штетним организмом.

4. Ако се приликом погледа из тачке 3 ове наредбе uoče симптоми заразе или посумња на контаминацију штетним организмом о tome се одмах обавијештава фитосанитарни инспектор.

5. Биљке домаћине на којима су uočeni симптоми заразе штетним организмом или меркантилни род биљака домаћина за који се сумња да је контаминiran штетним организмом забрањено је премјештати без одобрења фитосанитарног инспектора.

6. У случају сумње на заразу или контаминацију штетним организмом фитосанитарни инспектор:

- врши узorkовање ради лабораторијског испитивања;
- до добијања резултата лабораторијског испитивања забрањује премјештање биља, осим до мјеста које одобри фитосанитарни инспектор.

7. Ако се лабораторијским испитивањем utврди зараза или контаминација штетним организмом, фитосанитарни инспектор наредује спровођење фитосанитарних мјера:

- уништавање биља зараженог или контаминiranог штетним организмом;
- деконтаминација средстава за рад, превозних средстава и складишта као и коришћене амбалаже којима се може проширити штетни организам;
- забрана, у години у којој је зараза utврђена и наредне двије године, сјетве биљака домаћина на површинама на којима је utврђена зараза штетним организмом, односно на којима је произведен род за који је utврђено да је заражен штетним организмом.

8. Држаоц биља дужан је да уништи заражено или контаминiranо биље.

9. Заражено или контаминiranо биље уништава се:

- заоравањем или закопавањем, ради спречавања ширенја заразе;
- коришћењем за производњу биогорива или
- на начин у складу са правилима струке.

10. Држаоц зараженог или контаминiranог биља дужан је да након употребе опреме или алата за које је лабораторијском анализом utврђено да су заражени штетним организмом, деконтаминира комбајне, превозна средства, елеваторе и другу опрему или алате који су дошли у додир са зараженим или контаминiranим биљем.

11. За сјетву биљака домаћина штетног организма обавезна је употреба сертификованог сјемена, а држаоц биља је дужан да чува декларацију са амбалаже svakог originalног паковања сјемена најмање годину дана.

12. Сјетва сопственог сјемена биљака домаћина штетног организма може се вршити за сопствене потребе у складу са законом, под условом да је сјеме лабораторијски испитано на prisustvo *Tilletia* spp. и да је резултат testa негативан, а држаоц биља дужан је да чува потврду о обављеном лабораторијском испитивању најмање годину дана од дана njenог издавања.

13. Ова наредба ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу Црне Горе“.

Број: 323-42/17-4

Подгорика, 18. априла 2017. године

Министар,  
mr **Milutin Simović**, s.r.